



---

The following document contains information on Cypress products. Although the document is marked with the name "Spansion" and "Fujitsu", the company that originally developed the specification, Cypress will continue to offer these products to new and existing customers.

#### **Continuity of Specifications**

There is no change to this document as a result of offering the device as a Cypress product. Any changes that have been made are the result of normal document improvements and are noted in the document history page, where supported. Future revisions will occur when appropriate, and changes will be noted in a document history page.

#### **Continuity of Ordering Part Numbers**

Cypress continues to support existing part numbers. To order these products, please use only the Ordering Part Numbers listed in this document.

#### **For More Information**

Please contact your local sales office for additional information about Cypress products and solutions.

#### **About Cypress**

Cypress (NASDAQ: CY) delivers high-performance, high-quality solutions at the heart of today's most advanced embedded systems, from automotive, industrial and networking platforms to highly interactive consumer and mobile devices. With a broad, differentiated product portfolio that includes NOR flash memories, F-RAM™ and SRAM, Traveo™ microcontrollers, the industry's only PSoC® programmable system-on-chip solutions, analog and PMIC Power Management ICs, CapSense® capacitive touch-sensing controllers, and Wireless BLE Bluetooth® Low-Energy and USB connectivity solutions, Cypress is committed to providing its customers worldwide with consistent innovation, best-in-class support and exceptional system value.

8/16/32-BIT MICROCONTROLLER  
GDC FAMILY  
**F2MC-8FX/F<sup>2</sup>MC-16LX/F<sup>2</sup>MC-16FX/FR/  
GDC  
ALL SERIES**

---

**CHIP ERRATA**  
FUNCTIONAL LIMITATION OF LIN-USART  
HIGH-PULSE OUTPUT ON SCK AFTER SOFTWARE  
RESET

## Notes

### **All Rights Reserved.**

The contents of this document are subject to change without notice. Customers are advised to consult with sales representatives before ordering.

The information, such as descriptions of function and application circuit examples, in this document are presented solely for the purpose of reference to show examples of operations and uses of FUJITSU SEMICONDUCTOR device; FUJITSU SEMICONDUCTOR does not warrant proper operation of the device with respect to use based on such information. When you develop equipment incorporating the device based on such information, you must assume any responsibility arising out of such use of the information. FUJITSU SEMICONDUCTOR assumes no liability for any damages whatsoever arising out of the use of the information.

Any information in this document, including descriptions of function and schematic diagrams, shall not be construed as license of the use or exercise of any intellectual property right, such as patent right or copyright, or any other right of FUJITSU SEMICONDUCTOR or any third party. or does FUJITSU SEMICONDUCTOR warrant non-infringement of any third-party's intellectual property right or other right by using such information. FUJITSU SEMICONDUCTOR assumes no liability for any infringement of the intellectual property rights or other rights of third parties which would result from the use of information contained herein.

The products described in this document are designed, developed and manufactured as contemplated for general use, including without limitation, ordinary industrial use, general office use, personal use, and household use, but are not designed, developed and manufactured as contemplated (1) for use accompanying fatal risks or dangers that, unless extremely high safety is secured, could have a serious effect to the public, and could lead directly to death, personal injury, severe physical damage or other loss (i.e, nuclear reaction control in nuclear facility, aircraft flight control, air traffic control, mass transport control, medical life support system, missile launch control in weapon system), or (2) for use requiring extremely high reliability (i.e., submersible repeater and artificial satellite). Please note that FUJITSU SEMICONDUCTOR will not be liable against you and/or any third party for any claims or damages arising in connection with above-mentioned uses of the products.

Any semiconductor devices have an inherent chance of failure. You must protect against injury, damage or loss from such failures by incorporating safety design measures into your facility and equipment such as redundancy, fire protection, and prevention of over-current levels and other abnormal operating conditions.

Exportation/release of any products described in this document may require necessary procedures in accordance with the regulations of the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law of Japan and/or US export control laws.

The company names and brand names herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

## Revision History

Date	Issue
2010-12-16	V1.0, Initial Version
2010-12-21	V2.0, Added MB88F333

This document contains 13 pages.

### Abbreviations:

FSL                Fujitsu Semiconductor Limited  
MCU                Microcontroller

---

## Contents

<b>NOTES</b> .....	<b>2</b>
<b>REVISION HISTORY</b> .....	<b>3</b>
<b>CONTENTS</b> .....	<b>4</b>
<b>1 PROBLEM DESCRIPTION</b> .....	<b>6</b>
<b>2 AFFECTED DEVICES</b> .....	<b>6</b>
<b>3 ROOT CAUSE</b> .....	<b>12</b>
3.1 Problem Description.....	12
3.2 Cause of the problem.....	12
<b>4 WORKAROUND</b> .....	<b>13</b>
4.1 Countermeasure of non-using software reset (UPCL).....	13
4.2 Countermeasure of using software reset (UPCL) .....	13
4.2.1 < F2MC-8FX, F2MC-16LX and F2MC-16FX family case> .....	13
4.2.2 <FR family case> .....	13

**Fujitsu does not bear any warranty in the case this handling note is not fully observed.**

## 1 Problem Description

High-pulse will be output on SCK of LIN-USART after software reset in synchronous master mode. To avoid such extra pulse on SCK, special care has to be taken when LIN-USART is used in synchronous master mode and the SCK mark level are '0'.

## 2 Affected Devices

The following devices are affected:

F<sup>2</sup>MC-8FX Family

Series	Product Name
MB95100 series	MB95107, MB95107A, MB95107R, MB95108AH, MB95108H, MB95D108AS, MB95D108AW, MB95F108, MB95F108A, MB95F108AHS, MB95F108AHW, MB95F108AJS, MB95F108AJW, MB95F108AKS, MB95F108AKW, MB95F108AMS, MB95F108AMW, MB95F108AS, MB95F108ATS, MB95F108ATW, MB95F108AW, MB95F108H, MB95F108HS, MB95F108HW, MB95F108R, MB95F108RW, MB95F108S, MB95F108W
MB95110 series	MB95116, MB95116A, MB95117H, MB95F116MA, MB95F118, MB95F118A, MB95F118AS, MB95F118AW, MB95F118HS, MB95F118HW, MB95F118JW, MB95F118KW, MB95F118MS, MB95F118MW, MB95F118NS, MB95F118NW, MB95F118S, MB95F118TS, MB95F118TW, MB95F118W
MB95120 series	MB95128MB, MB95F128D, MB95F128E, MB95F128H, MB95F128HA, MB95F128HB, MB95F128J, MB95F128JA, MB95F128JB, MB95F128KA, MB95F128MB, MB95F128NB
MB95130 series	MB95136H, MB95F136HS, MB95F136HW, MB95F136J, MB95F136JB, MB95F136JBS, MB95F136JBW, MB95F136K, MB95F136M, MB95F136MB, MB95F136MBS, MB95F136MBW, MB95F136N
MB95140 series	MB95F146W
MB95150 series	MB95156M, MB95F156H, MB95F156J, MB95F156M, MB95F156N
MB95160 series	MB95166D, MB95168MA, MB95188M, MB95F166E, MB95F168H, MB95F168J, MB95F168M, MB95F168N
MB95200 series	MB95F202H, MB95F202K, MB95F203H, MB95F203K, MB95F204H, MB95F204K
MB95210 series	MB95F212H, MB95F212K, MB95F213H, MB95F213K, MB95F214H, MB95F214K
MB95220 series	MB95F222H, MB95F222K, MB95F223H, MB95F223K, MB95F234H
MB95260 series	MB95F262H, MB95F262HA, MB95F262K, MB95F262KA, MB95F263H, MB95F263HA, MB95F263K, MB95F263KA, MB95F264H, MB95F264HA, MB95F264K, MB95F264KA
MB95270 series	MB95F272H, MB95F272HA, MB95F272K, MB95F272KA, MB95F273H, MB95F273HA, MB95F273K, MB95F273KA, MB95F274H, MB95F274HA, MB95F274K, MB95F274KA
MB95280	MB95F282H, MB95F282HA, MB95F282K, MB95F282KA,

series	MB95F283H, MB95F283HA, MB95F283K, MB95F283KA, MB95F284H, MB95F284HA, MB95F284K, MB95F284KA
MB95330 series	MB95F332H, MB95F332K, MB95F333H, MB95F333K, MB95F334H, MB95F334K
MB95350 series	MB95F352E, MB95F352L, MB95F353E, MB95F353L, MB95F354E, MB95F354L
MB95390 series	MB95F394H, MB95F394K, MB95F396H, MB95F396K, MB95F398H, MB95F398K
MB95560 series	MB95F562H, MB95F562K, MB95F563H, MB95F563K, MB95F564H, MB95F564K
MB95570 series	MB95F572H, MB95F572K, MB95F573H, MB95F573K, MB95F574H, MB95F574K
EVA chip	MB95FV100, MB95FV100A, MB95FV100B, MB95FV100C, MB95FV100D, MB95RV100



---

F<sup>2</sup>MC-16LX Family

Series	Product Name
MB90340 series	MB90342A, MB90342CA, MB90342E, MB90349A, MB90349CA, MB90349CE, MB90F342, MB90F342A, MB90F342C, MB90F342CA, MB90F342CE, MB90F342E, MB90F345, MB90F345A, MB90F345AS, MB90F345C, MB90F345E, MB90F345S, MB90F347A, MB90F347AS, MB90F347CA, MB90F347CE, MB90F347E, MB90F347UA, MB90F347UAS, MB90F347UE, MB90F349, MB90F349A, MB90F349C, MB90F349CA, MB90F349CAS, MB90F349CES
MB90350 series	MB90351A, MB90351E, MB90351ES, MB90352, MB90352AS, MB90357, MB90357T, MB90357TE, MB90F351, MB90F351E, MB90F351ES, MB90F351TES, MB90F352, MB90F352A, MB90F352AS, MB90F352B, MB90F352BS, MB90F352E, MB90F352ES, MB90F352S, MB90F352TA, MB90F352TAS, MB90F352TE, MB90F352TES, MB90F352U, MB90F352UB, MB90F352US, MB90F357ES, MB90F357TA, MB90F357TAS, MB90F357TE, MB90F357TES
MB90360 series	MB90362ES, MB90362TE, MB90367E, MB90367T, MB90367TE, MB90367TES, MB90F362, MB90F367, MB90F367ES, MB90F367S, MB90F367T, MB90F367TE, MB90F367TES, MB90F367TS, MB90F367TZ, MB90F367Z
MB90370 series	MB90374, MB90374CE, MB90374DA
MB90390 series	MB90394H, MB90394HA, MB90F394, MB90F394H, MB90F394HA, MB90F395H, MB90F395HA, MB90F592J
MB90860 series	MB90867ES, MB90F867, MB90F867A, MB90F867AS, MB90F867ES, MB90F867S, MB90F867UA, MB90F867UAS
MB90910 series	MB90911AS, MB90F912BS
MB90920 series	MB90922, MB90F922, MB90F922JA, MB90F922NAS, MB90F922NBS, MB90F923, MB90F924, MB90F924, MB90F927, MB90F927S
MB90930 series	MB90931
MB90940 series	MB90947A, MB90F946A, MB90F947, MB90F947A, MB90F949, MB90F949A
MB90950 series	MB90F952, MB90F952JS, MB90F952JDS, MB90F952MDS
MB90960 series	MB90F962S, MB90F967, MB90F967S
MB90990 series	MB90F997, MB90F997JBS, MB90F997MBS
Evaluation chip	MB90V340, MB90V340A, MB90V340E, MB90V340S, MB90V390, MB90V390H, MB90V390HA, MB90V390HB, MB90V820, MB90V820B, MB90V920, MB90V925, MB90V930, MB90V950AJS, MB90V950AJ, MB90V950AMS, MB90V950AM, MB90V950JS, MB90V950J, MB90V950MS, MB90V950M

F<sup>2</sup>MC-16FX Family

Series	Product Name
MB96310 series	MB96F313YSA, MB96F313YWA, MB96F313RSA, MB96F313RWA, MB96F313YSB, MB96F313YWB, MB96F313RSB, MB96F313RWB, MB96F313ASA, MB96F313AWA, MB96F315ASA, MB96F315AWA, MB96F313ASB, MB96F313AWB, MB96F315ASB, MB96F315AWB, MB96F315YSA, MB96F315YWA, MB96F315RSA, MB96F315RWA, MB96F315YSB, MB96F315YWB, MB96F315RSB, MB96F315RWB
MB96320 series	MB96F326RSA, MB96F326RWA, MB96F326YSA, MB96F326YWA, MB96F326RSB, MB96F326RWB, MB96F326YSB, MB96F326YWB, MB96F326ASA, MB96F326AWA, MB96F326ASB, MB96F326AWB
MB96330 series	MB96F338RWA, MB96F338YWA, MB96F338RSA, MB96F338YSA, MB96F338UWA, MB96F338USA, MB96F336UWA, MB96F336USA
MB96340 series	MB96345YSA, MB96345YWA, MB96345RSA, MB96345RWA, MB96346YSA, MB96346YWA, MB96346RSA, MB96346RWA, MB96F346RSA, MB96F346RWA, MB96F346YSA, MB96F346YWA, MB96F347RSA, MB96F347RWA, MB96F347YSA, MB96F347YWA, MB96F348RSA, MB96F348RWA, MB96F348YSA, MB96F348YWA, MB96F346RSB, MB96F346RWB, MB96F346YSB, MB96F346YWB, MB96F347RSB, MB96F347RWB, MB96F347YSB, MB96F347YWB, MB96F348RSB, MB96F348RWB, MB96F348YSB, MB96F348YWB, MB96F346RSC, MB96F346RWC, MB96F346YSC, MB96F346YWC, MB96F347RSC, MB96F347RWC, MB96F347YSC, MB96F347YWC, MB96F348RSC, MB96F348RWC, MB96F348YSC, MB96F348YWC, MB96F346ASA, MB96F346AWA, MB96F346ASB, MB96F346AWB, MB96F347ASA, MB96F347AWA, MB96F347ASB, MB96F347AWB, MB96F348ASA, MB96F348AWA, MB96F348ASB, MB96F348AWB, MB96F346ASC, MB96F346AWC, MB96F347ASC, MB96F347AWC, MB96F348ASC, MB96F348AWC, MB96F348CSB, MB96F348CWB, MB96F348CSC, MB96F348CWC, MB96F348HSA, MB96F348HWA, MB96F348TSA, MB96F348TWA, MB96F348HSB, MB96F348HWA, MB96F348TSB, MB96F348TWB, MB96F348HSC, MB96F348HWC, MB96F348TSC, MB96F348TWC, MB96F345DSB, MB96F345DWB, MB96F345FSB, MB96F345FWB
MB96350 series	MB96F353YSA, MB96F353YWA, MB96F353RSA, MB96F353RWA, MB96F353YSB, MB96F353YWB, MB96F353RSB, MB96F353RWB, MB96F353ASA, MB96F353AWA, MB96F353ASB, MB96F353AWB, MB96F355YSA, MB96F355YWA, MB96F355RSA, MB96F355RWA, MB96F355YSB, MB96F355YWB, MB96F355RSB, MB96F355RWB, MB96F355ASA, MB96F355AWA, MB96F355ASB, MB96F355AWB, MB96F356RSA, MB96F356RWA, MB96F356YSA, MB96F356YWA, MB96F356RSB, MB96F356RWB, MB96F356YSB, MB96F356YWB, MB96F356ASA, MB96F356AWA, MB96F356ASB, MB96F356AWB
MB96370 series	MB96F378HSA, MB96F378TSA, MB96F378HWA, MB96F378TWA, MB96F379RSA, MB96F379YSA, MB96F379RWA, MB96F379YWA, MB96F378HSB, MB96F378TSB, MB96F378HWA, MB96F378TWB, MB96F379RSB, MB96F379YSB, MB96F379RWB, MB96F379YWB
MB96380 series	MB96384RSA, MB96384YSA, MB96384RWA, MB96384YWA, MB96384RSB, MB96384YSB, MB96384RWB, MB96384YWB, MB96384RSC, MB96384YSC, MB96384RWC, MB96384YWC, MB96385RSA, MB96385YSA, MB96385RWA, MB96385YWA

	MB96385RSB, MB96385YSB, MB96385RWB, MB96385YWB, MB96385RSC, MB96385YSC, MB96385RWC, MB96385YWC, MB96F384YSA, MB96F384YWA, MB96F384RSA, MB96F384RWA, MB96F385YSA, MB96F385YWA, MB96F385RSA, MB96F385RWA, MB96F384YSB, MB96F384YWB, MB96F384RSB, MB96F384RWB, MB96F385YSB, MB96F385YWB, MB96F385RSB, MB96F385RWB, MB96F386RSA, MB96F386RWA, MB96F386YWA, MB96F386YSA, MB96F387RSA, MB96F387RWA, MB96F387YWA, MB96F387YSA, MB96F386RSB, MB96F386RWB, MB96F386YWB, MB96F386YSB, MB96F387RSB, MB96F387RWB, MB96F387YWB, MB96F387YSB, MB96F386RSC, MB96F386RWC, MB96F386YWC, MB96F386YSC, MB96F387RSC, MB96F387RWC, MB96F387YWC, MB96F387YSC, MB96F389RSA, MB96F389YSA, MB96F389RWA, MB96F389YWA, MB96F388HSA, MB96F388TSA, MB96F388HWA, MB96F388TWA, MB96F389RSB, MB96F389YSB, MB96F389RWB, MB96F389YWB, MB96F388HSB, MB96F388TSB, MB96F388HWB, MB96F388TWB
MB96390 series	MB96F395YSA, MB96F395YWA, MB96F395RSA, MB96F395RWA, MB96F395YSB, MB96F395YWB, MB96F395RSB, MB96F395RWB
EVA chip	MB96V300, MB96V300B, MB96V300C

---

FR Family

Series	Product Name
MB91210 series	MB91213, MB91213A, MB91F211A, MB91F211B, MB91F213, MB91F213A, MB91F218S, MB91V210
MB91220 series	MB91F223, MB91F223S, MB91F224, MB91F224S, MB91V220
MB91245 series	MB91247, MB91248, MB91248S, MB91248SZ, MB91248Z, MB91267N, MB91F248, MB91F248S, MB91F248SZ, MB91F248Z, MB91F249, MB91F249S, MB91V245A
MB91270 series	MB91F272, MB91F272S, MB91F273, MB91F273S, MB91V280
MB91360 series	MB91F364G
MB91460 series	MB91F463CA, MB91F463NA, MB91F463NB, MB91F463NC, MB91F464AA, MB91F464AA, MB91F464HB, MB91F465BB, MB91F465CA, MB91F465DA, MB91F465KA, MB91F465KB, MB91F465PA, MB91F465XA, MB91F466HA, MB91F467BA, MB91F467CA, MB91F467CB, MB91F467DA, MB91F467DB, MB91F467EA, MB91F467MA, MB91F467RA, MB91F467RB, MB91F467RC, MB91F467RD, MB91F467SA, MB91F467TA, MB91F469GA, MB91F469GB, MB91F469QA, MB91V460, MB91FV460B, MB91461
MB91570 series	MB91F577
MB91590 series	MB91F599


## GDC Family

Series	Product Name
Indigo	MB88F332, MB88F333

### 3 Root Cause

#### 3.1 Problem Description

In synchronous master mode (mode 2 with SMR: SCKE=1) and with the SCK mark level set to '0' (ESCR: SCES='1'), there will be a high-pulse on the SCK line after software reset of LIN-USART (writing '1' to SMR: UPCL).



The connected slave device may consider this pulse on SCK line as a serial clock.

#### 3.2 Cause of the problem

SCK signal in LIN-USART has initial value 'high'. Therefore, in synchronous master mode and with the SCK mark level are set to '0' there will be a high-pulse on the SCK line with software reset of LIN-USART (SMR: UPCL=1).

## 4 Workaround

To avoid this problem, please apply either one of following countermeasures.

### 4.1 Countermeasure of non-using software reset (UPCL)

To avoid this problem, please do not perform software reset of LIN-USART (SMR.UPCL=1) when ESCR.SCES bit is "1"(Serial clock mark level "L") in synchronous mode (Mode2).

### 4.2 Countermeasure of using software reset (UPCL)

When performing software reset of LIN-USART ( SMR:UPCL=1 ), extra high-pulse on SCK pin can be suppressed by switching temporarily pin function from SCK to port output as follows.

#### 4.2.1 < F2MC-8FX, F2MC-16LX and F2MC-16FX family case>

Set output data for the port function on the SCK pin to 0 by writing '0' to the related PDR( port data register ) bit and enable port output function for SCK pin by writing '1' to the related DDR( Data Direction register ) bit.

Disable SCK output by writing '0' to SMR:SCKE bit before performing software reset of LIN-USART by writing '1' to SMR:UPCL. Then enable SCK output again by writing '1' to SMR: SCKE bit.

#### 4.2.2 <FR family case>

Set output data for the port function on the SCK pin to 0 by writing '0' to the related PDR( port data register ) bit and enable port output function for SCK pin by writing '1' to the related DDR( Data Direction register ) bit.

Disable SCK output by writing '0' to the related PFR( port function register ) bit before performing software reset of LIN-USART by writing '1' to SMR:UPCL. Then enable SCK output again by writing '1' to PFR register bit.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [16-bit Microcontrollers - MCU category](#):*

*Click to view products by [Cypress manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[MB90F036APMC-GSE1](#) [MB90F342CASPMC-GSE1](#) [MB90F345CESPMC-GE1](#) [MB90F349CAPFR-GSE1](#) [MB90F428GCPFR-GSE1](#)  
[MB90F462APFM-GE1](#) [MB90F462APMC-G-SNE1](#) [MB90F497GPF-GE1](#) [MB90F546GSPFR-GE1](#) [MB90F947APFR-GS-SPE1](#)  
[MB96F346RSBPMC-GS-N2E2](#) [MB96F683RBPMC-GSAE1](#) [R5F11BGEAFB#30](#) [DF3026XBL25V](#) [S912ZVFP64F1VLL](#)  
[R4F24268NVRFQV](#) [R5F107DEGSP#X0](#) [R5F11B7EANA#U0](#) [R5F21172DSP#U0](#) [M30622F8PGP#U3C](#) [MB90092PF-G-BNDE1](#)  
[MB90F335APMC1-G-SPE1](#) [MB90F342CASPF-R-GS-N2E1](#) [MB90F345CAPFR-GSE1](#) [MB90F543GPF-GE1](#) [MB90F546GSPF-GE1](#)  
[MB90F568PMCR-GE1](#) [MB90F594APFR-GE1](#) [MB90F882ASPMC-GE1](#) [MB96F346RSAPQCR-GS-N2E2](#) [MB96F387RSBPMC-GSE2](#)  
[MB96F387RSBPMC-GS-N2E2](#) [MB96F395RSAPMC-GSE2](#) [MB96F623RBPMC1-GSE1](#) [MB96F646RBPMC-GSE1](#)  
[XE167F96F66LACFXUMA1](#) [MB96F696RBPMC-GSAE1](#) [MB96F018RBPMC-GSE1](#) [MB90F962SPMCR-GE1](#) [MB90F867ASPFR-GE1](#)  
[MB90F543GPF-G-FLE1](#) [MB90F345CESPF-GE1](#) [M30290FCHP#U3A](#) [DF2239FA20IV](#) [HD64F3672FPV](#) [R5F104AEASP#V0](#)  
[R5F100BCANA#U0](#) [R5F100BFANA#U0](#) [S9S12H256J2VFVER](#) [R5F100ACASP#V0](#)